




# Go sa utlwane ga dinoga le batho

Tshepiso Mogaswa  
Adonay Gebru





Gatwe e tsile maloba fale, ga bo go na le monna mongwe a bidiwa Mosimane.

O ne a le maitseo e bile a le lerato. O ne a rata go ya kwa nokeng go ya go iketla.

Ka letsatsi lengwe fa a le kwa molapong a kopana le Noga.



"Dumela Noga," ga bua Mosimane.

"Dumela rra," ga araba Noga.


Noga o ne a raya Mosimane gore o kgonago  
mo humisa. Mosimane o tshwanetse fela go  
rwala Noga mo tlhogong mme a mo ise ko a  
ratang gona.

Noga o ne a lebega a tshepagala.



Mosimane o ne a le bonolo. O ne a dumalana go rwala Noga mo tlhogong mme ba kgabaganya noka.

Ba tshetse noka mmogo.



Kwa moseja, Noga o ne a kopa mosimane gore  
e nne ditsala ka gonne bone ka bobedi ga ba na  
ditsala.

Mosimane a dumalana ka gangwe.

Mo tseleng ba kopana le Rre Phiri.



Rre Phiri a re, "Dumelang bagaetsho."

"Dumela Rre Phiri," ba arabela gongwe.

"Lo lebile kae?" ga botsa Rre Phiri.

"Re ya ko ke batlang teng," ga araba Noga. Rre Phiri o ne a gakgametse thata.



"A o amogela moputso o montle wa go rwala noga motlhogong?" Rre Phiri a botsa Mosimane.

Mosimane a se bue sepe ka ga se Noga a se mo solofeditseng.

Mosimane le Noga ba tsamaya go ya pele.



Morago ga sebaka ba tsamaya mo nageng,  
Mosimane a lapa.

Bobedi jo ba feta malome Phokoje gaufi le  
setlhare sa moriti.

Malome Phokoje a lebelela nog a e itshopere mo  
tlhogong ya monna. O ne a sa dumele se a se  
bonang. A swa ka setshego.



Noga a bua ka lentswe le le galefileng a re,  
"Monna phokoje o a bo o tshega eng? Kana  
setshego se a lotlhaganya!"

"Nna le Noga re ditsala tsa nnete!" Mosimane a  
raya Malome Phokoje.

Malome Phokoje a busetsa mogopolo kwa  
morago. A simolola go bua a iketlile.



"Noga fologa ke tle ke utlwe Malome Phokoje sentle," ga bua Mosimane.

A tswelela go bua, "Noga, ke go thusitse go tshela noka. Ke go thusitse go fitlha fa. Moputso wa me o kae? Ke ne ke nagana gore re ditsala."



Malome Phokoje a botsa, "A ga o itse gore dinoga ga di tshepege?"

Noga o ne a bona gore Mosimane o galefile thata mme Noga a tsena sekawa.

Mosimane kwa gae a fitlha a bolelela batho ka ga noga.

Go fitlha le gompieno, dinoga ga di tshepiwe ke ope.



Ulwazi Lwethu is a Zenex Foundation funded and initiated project to develop a series of graded and leisure African language readers and teacher support materials. This project is targeted at teaching and supporting learners in the Foundation Phase to improve their home language reading and understanding. The readers have been originated in nine African languages in collaboration with Molteno Institute for Language and Literacies, Nelson Mandela Institute for Education and Rural Development, Room to Read South Africa, and Saide. All resources are developed as Open Education Resources (OER).



**basic education**

Department:  
Basic Education  
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

*The Ulwazi Lwethu readers and storybooks have  
been quality assured and approved by DBE.*

Your attribution should include the following:

**Title:** Go sa utlwane ga dinoga le batho

**Author/s:** Tshepiso Mogaswa

**Illustrator/s:** Adonay Gebru

**Assurer/s:** Opelo Thole

**Language:** Setswana



© Zenex Foundation - Saide 2025 (Updated Edition)

**CC BY** includes the following elements:

**BY** – Credit must be given to the creator

